

“UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA” D. D.

SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ
I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

**ZA OBRAČUNSKI PERIOD
OD 01.01. DO 31.12.2014. GODINE**

Zenica, april 2015. godine

Sadržaj:

	Stranica
Izjava uprave o odgovornosti za finansijsko izvještavanje	2
Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog izvještaja.....	3
Konsolidovani bilans uspjeha.....	4
Konsolidovani bilans stanja.....	6
Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima	8
Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitalu	9
Napomene uz konsolidovani izvještaj	10-32

UNIS DD SARAJEVO

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Uprava je dužna da osigura da su finansijski izvještaji pripremljeni za svaku finansijsku godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koji su objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), a pružaju istinit i fer pregled stanja u Koncernu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Koncern u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvata sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Koncern nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Koncerna. Također Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Koncerna, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Esad Lučkin, direktor

Datum: 23.04.2015. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG IZVJEŠTAJA

Dioničarima „UNIS - Udružena metalna industrija“ d.d. Sarajevo

Izvršili smo reviziju Konsolidovanog izvještaja Koncerna („Unis – Udružena metalna industrija“ d.d. Sarajevo sa povezanim društvima „UNITIC“ d.o.o. Sarajevo i „Unis Fagas“ d.o.o. Sarajevo, i to bilansa stanja na dan 31.12.2014. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama u kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za period 01.01. - 31.12.2014. godine.

Našom revizijom nisu obuhvaćeni finansijski izvještaji povezanih društava „UNITIC“ d.o.o. Sarajevo i „Unis Fagas“ d.o.o. Sarajevo. Reviziju tih finansijskih izvještaja izvršili su drugi revizori i dostavili svoj izvještaj, te se naše mišljenje glede iznosa vezanih uz finansijske izvještaje povezanih društava temelji jedino na izvještaju drugih revizora.

Odgovornost uprave za finansijske izvještaje

Sastavljanje, te objektivan prikaz finansijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave, a to obuhvata: ustrojavanje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih pogrešaka u prikazu, bilo kao posljedica prijave ili pogreške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika te davanje računovodstvenih procjena primjerenih datim okolnostima.

Odgovornost revizora i temelj za izražavanje mišljenja

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o finansijskim izvještajima na temelju provedene revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi nalažu da postupamo u skladu s etičkim pravilima, te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerali da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške u prikazu.

Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od procjene revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prijave ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja, kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih kontrola. Revizija također uključuje i ocjenjivanje primjerenosti računovodstvenih politika koje su primijenjene te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Odstupanje od standarda

Kako je navedeno u napomeni 12, članice grupe, odnosno koncerna nemaju usvojene identične računovodstvene politike vezane za primanja uposlenih, niti su u postupku konsolidacije pripremljeni odvojeni izvještaji koji bi uključivali rezervisanja za otpremnine u skladu s MRS 19 za sve članice, što je protivno MRS 27.


Mišljenje


Prema našem mišljenju, utemeljenom na našoj reviziji i izvještajima drugih revizora, izuzev za navedeno odstupanje od standarda, priloženi konsolidovani finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Unis Koncerna na dan 31.12.2014. godine, te rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila, i izrađeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije, odnosno sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja koji su prevedeni i objavljeni od strane Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.

Društvo za reviziju „Expert“ d.o.o. Zenica


Jasminka Lončarić, direktor




Jasminka Lončarić, ovlašteni revizor


Zinka Fetahović, ovlašteni revizor

Zenica, 23.04.2015. godine

UNIS DD SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014.
(u konvertibilnim markama - KM)**

Opis	napomena	2014.	2013.
Dobit ili gubitak perioda			
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
POSLOVNI PRIHODI	15.1	5.415.261	5.781.229
Prihodi od prodaje robe		243.177	312.149
a) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		243.177	309.702
b) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		-	2.447
Prihodi od prodaje učinaka		725.475	727.857
a) prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		103.987	149.343
b) prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		621.488	578.514
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		1.636	4.622
Ostali poslovni prihodi		4.444.973	4.736.601
POSLOVNI RASHODI	16.1	5.694.538	5.937.579
Nabavna vrijednost prodane robe		186.540	231.204
Materijalni troškovi		1.080.689	1.036.637
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		2.579.139	2.563.850
a) troškovi plaća i naknada plaća uposlenima		1.791.027	1.824.614
b) troškovi ostalih primanja naknada i prava uposlenih		467.080	418.298
c) troškovi naknada ostalim fizičkim licima		321.032	320.938
Troškovi proizvodnih usluga		328.368	372.200
Amortizacija		1.107.386	1.152.290
Troškovi rezervisanja		11.131	13.458
Nematerijalni troškovi		471.273	515.368
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		69.988	-
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		-	52.572
GUBITAK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		279.277	156.350
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
FINANSIJSKI PRIHODI	15.2	297.394	1.632.832
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		-	1.019.817
Prihodi od kamata		223.025	193.067
Pozitivne kursne razlike		-	8.304
Ostali finansijski prihodi		74.369	411.644
FINANSIJSKI RASHODI	16.2	10.064	10.440
Rashodi kamata		2.920	4.027
Negativne kursne razlike		-	6.409
Ostali finansijski rashodi		7.144	4
DOBIT OD FINANSIJSKE AKTIVNOSTI		287.330	1.622.392
DOBIT REDOVNE AKTIVNOSTI		8.053	1.466.042

UNIS DD SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014.
(u konvertibilnim markama - KM)**

Opis	napomena	2014.	2013.
OSTALI PRIHODI I DOBICI osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	15.3	22.826	244.926
Dobici od prodaje stalnih sredstava		6.964	49.474
Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		-	174.405
Dobici od prodaje materijala		3.308	1.090
Viškovi		273	3.435
Naplaćena otpisana potraživanja		4.538	11.527
Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		-	1.238
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		7.743	3.757
OSTALI RASHODI I GUBICI osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja	16.3	190.407	233.556
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		161	-
Manjkovi		-	2.086
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		91.638	227.618
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		98.608	3.852
DOBIT PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA		-	11.370
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA		167.581	-
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava		356	61
Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		6	8
Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		350	-
Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		-	53
Rashodi od usklađivanja vrijednosti sredstava	16.4	70.608	418.415
Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		64.551	-
Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		-	418.389
Umanjenje vrijednosti zaliha		5.675	26
Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		382	-
GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI		70.252	418.354
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		-	426
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih razdoblja		-	15
DOBIT/GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE POREZA		(229.780)	1.059.469
Porezni rashodi perioda		115.245	122.944
NETO DOBIT/GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA		(345.025)	936.525
GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA		-	-
NETO DOBIT/GUBITAK PERIODA		(345.025)	936.525

Odobrio i potpisao u ime Uprave dana 23.04.2015. godine

Esad Lučkin, direktor

UNIS DD SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2014.**

(u konvertibilnim markama - KM)

opis	napomena	2014.	2013.
AKTIVA			
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI		43.888.652	44.420.119
Nematerijalna sredstva	1	93.959	64.220
Kapitalizirana ulaganja u razvoj		29.115	37.240
Ostala nematerijalna sredstva		64.844	26.980
Nekretnine, postrojenja i oprema	2	2.416.939	2.669.585
Zemljište	2.1	143.218	143.218
Građevinski objekti	2.2	1.492.352	1.506.843
Postrojenja i oprema	2.3	329.007	373.418
Stambene zgrade i stanovi		-	198.558
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	2.4	452.362	447.548
Investicijske nekretnine	3	27.548.176	28.313.016
Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		2.156	2.830
Dugoročni finansijski plasmani	4	13.630.050	11.691.577
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	4.1	4.960.736	4.804.936
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	4.2	1.093.829	1.093.829
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	4.3	866.478	866.478
Ostali dugoročni finansijski plasmani	4.4	6.709.007	4.926.334
Druga dugoročna potraživanja		-	1.452.767
Ostala dugoročna potraživanja		-	1.452.767
Dugoročna razgraničenja	5	197.372	226.124
TEKUĆA SREDSTVA		4.852.162	4.594.479
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	6	655.033	525.325
Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		162.798	161.155
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		99.232	63.069
Gotovi proizvodi		27.617	12.254
Roba		215.165	240.853
Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		145.026	23.723
Dati avansi		5.195	24.271
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7	2.189.019	2.181.162
Gotovina		2.189.019	2.181.162
Kratkoročna potraživanja	8	1.954.361	1.840.978
Kupci u zemlji	8.1	295.607	386.807
Kupci u inostranstvu	8.2	36.862	26.924
Potraživanja iz specifičnih poslova	8.3	6.358	10.026
Druga kratkoročna potraživanja	8.4	1.615.534	1.417.221
Kratkoročni finansijski plasmani		72	2.905
Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		-	2.515
Kratkoročni krediti dati u zemlji		72	372
Ostali kratkoročni plasmani		-	18
Potraživanja za PDV	9	21.775	23.734
Aktivna vremenska razgraničenja		31.902	20.375
POSLOVNA AKTIVA		48.740.814	49.014.598

UNIS DD SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2014.**

(u konvertibilnim markama - KM)

Opis	napomena	2014.	2013.
PASIVA			
KAPITAL	10	47.987.130	48.250.332
Osnovni kapital	10.1	44.342.566	44.342.566
Dionički kapital		44.342.566	44.342.566
Emisiona premija	10.2	120.845	120.845
Rezerve	10.3	1.772.685	1.621.009
Zakonske rezerve		1.772.685	1.621.009
Neraspoređena dobit		2.096.059	2.165.912
Neraspoređena dobit ranijih godina		2.096.059	1.229.387
Neraspoređena dobit izvještajne godine		-	936.525
Gubitak do visine kapitala		345.025	0
Gubitak izvještajne godina	17	345.025	0
DUGOROČNA REZERVISANJA	12	170.132	323.924
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		170.092	323.240
Dugoročna razgraničenja		40	684
DUGOROČNE OBAVEZE	11	276.362	256.695
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		0	6.185
Ostale dugoročne obaveze		276.362	250.510
KRATKOROČNE OBAVEZE	13	253.794	163.856
Kratkoročne finansijske obaveze		6.184	14.191
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		6.184	14.191
Obaveze iz poslovanja	13.1	177.823	145.075
Primljeni avansi, depoziti i kaucije		175	1.261
Dobavljači u zemlji		169.190	143.814
Dobavljači u inostranstvu		8.458	0
Obaveze iz specifičnih poslova		0	3.640
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih	13.2	45.667	0
Obaveze za ostala primanja uposlenih		45.667	0
Druge obaveze		9.507	60
Obaveze za PDV		14.306	410
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		307	480
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	14	53.396	19.791
POSLOVNA PASIVA		48.740.814	49.014.598

Odobrio i potpisao u ime Uprave dana 23.04.2015. godine

Esad Lučkin, direktor

UNIS DD SARAJEVO

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
 ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2014.
 (u konvertibilnim markama - KM)

Opis	2014.	2013.
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	6.338.810	6.739.729
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	6.176.058	6.504.748
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	5.331	15.342
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	157.421	219.639
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	5.217.858	5.504.856
Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	1.928.962	2.209.325
Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja uposlenih	2.215.381	2.172.382
Odlivi iz osnova plaćenih kamata	1.423	4.013
Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	675.213	709.619
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	396.879	409.517
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.120.952	1.234.873
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-	-
B. GOTOVINSKI TOK iz ulagačkih aktivnosti		
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	1.345.167	2.039.230
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		75.000
Prilivi iz osnova kamata	73.873	71.091
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	1.271.294	1.893.139
II. Odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	305.138	3.414.512
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	2.107	108.825
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	303.031	129.353
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3.176.334
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti	1.040.029	
IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti		1.375.282
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	884.785	268.080
Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	50.000	
Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	834.785	268.080
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	3.037.910	548.892
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	50.000	
Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	14.192	28.674
Odliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	2.973.718	520.218
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti		
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	2.153.125	280.812
UKUPNI PRILIV GOTOVINE	8.568.762	9.047.039
UKUPNI ODLIV GOTOVINE	8.560.906	9.468.260
NETO PRILIV GOTOVINE	7.856	
NETO ODLIV GOTOVINE		421.221
Gotovina na početku izvještajnog perioda	2.181.163	2.600.344
Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		8.303
Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		6.264
Gotovina na kraju izvještajnog perioda	2.189.019	2.181.162

Odobrio i potpisao u ime Uprave dana 23.04.2015. godine

Esad Lučkin, direktor

UNIS DD SARAJEVO

**KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2014.
(u konvertibilnim markama - KM)**

	Dionički kapital	Nerealizovani dobiti/ gubici	Ostale rezerve	Akumulirana dobit/ gubitak	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2012.	48.377.383	(28.512)	1.618.898	(2.170.893)	47.796.876
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2012.	48.377.383	(28.512)	1.618.898	(2.170.893)	47.796.876
Neto dobitak (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	-	-	-	936.526	936.526
Neto dobiti (gubici) razdoblja priznati direktno u kapitalu	-	28.512	-	-	28.512
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	(4.034.817)	-	(111.202)	3.400.279	(745.740)
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	-	-	234.158	-	234.158
Stanje na dan 31.12.2013.	44.342.566	-	1.741.854	2.165.912	48.250.332
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2013.	44.342.566	-	1.741.854	2.165.912	48.250.332
Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu				(345.025)	(345.025)
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka			151.676	(151.676)	-
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala				81.823	81.823
Stanje na dan 31.12.2014.	44.342.566	-	1.893.530	1.751.034	47.987.130

Odobrio i potpisao u ime Uprave dana 23.04.2015. godine

Esad Lučkin, direktor

Članice grupe (koncerna) obuhvaćene konsolidacijom

Konsolidovani bilans UNIS d.d. Sarajevo za 2014. godinu obuhvatio je poslovanje sljedećih društava:

- UNIS d.d. Sarajevo,
- UNITIC d.o.o. Sarajevo (50% vlasništvo UNIS d.d. – zajednički poduhvat),
- UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo – Rajlovac (44,83% vlasništvo UNIS d.d – pridruženo društvo).

i sastoji se iz Bilansa stanja na dan 31.12.2014. godine, Bilansa uspjeha, Izvještaja o novčanim tokovima i Izvještaja o promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2014. godine.

Konsolidacijski postupci

Zajednički poduhvat

Proporcionalna konsolidacija je računovodstvena metoda kojom se ulagačev udio u svakoj imovini, obavezama, prihodu i rashodu nekog zajednički kontrolisanog subjekta dodaje, stavku po stavku, sličnim stavkama u finansijskim izvještajima ulagača ili se iskazuju kao zasebne stavke u finansijskim izvještajima.

Pridružena društva

Udjeli u pridruženim pravnim licima u kojima Društvo ima značajan uticaj, odnosno 20-50% udjela u kapitalu, vrjednuju se metodom udjela.

Metoda udjela je računovodstvena metoda kojom se ulaganja početno priznaju po trošku i potom usklađuju za promjene ulagačeva udjela u neto imovini subjekta koji je predmet ulaganja. Dobit ili gubitak ulagača uključuje njegov udjel u dobiti ili gubitku subjekta koji je predmet ulaganja.

Finansijski izvještaji matice i članica grupe koji se koriste u pripremi konsolidovanih finansijskih izvještaja se pripremaju na isti izvještajni datum.

Konsolidovani finansijski izvještaji treba da se sastavljaju primjenom istih računovodstvenih politika za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima.

Ako neki član grupe za slične transakcije i druge poslovne događaje u sličnim okolnostima koristi računovodstvene politike drukčije od onih koje su usvojene u konsolidovanim finansijskim izvještajima, u svojim finansijskim izvještajima provodi usklađenja primjerena za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Izvještaj o usklađenosti

Finansijski izvještaji su izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i prevela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.

Osnova za sastavljanje izvještaja

Finansijski izvještaji sastavljani su po načelu istorijskog troška, te načelu nastanka događaja, pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Finansijski izvještaji su pripremljeni u valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilna marka (KM) koja je ujedno i funkcionalna valuta društva. Sve finansijske informacije predstavljene su konvertibilnim markama.

Korištenje prosudbi i procjena

Pripremanje finansijskih izvještaja zahtijeva od Uprave da donosi prosudbe, procjene i pretpostavke koje imaju uticaj na primjenu politika i iznose sredstava, obaveza, prihoda i troškova koji su objavljeni u finansijskim izvještajima. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od tih procjena.

Procjene, i uz njih vezane pretpostavke se redovno pregledavaju. Promjene u računovodstvenim procjenama se priznaju u razdoblju u kojem je promjena procjene nastala i u budućem periodu ako promjena ima uticaja na buduće periode.

Značajne računovodstvene politike

Računovodstvene politike navedene ispod su primjenjivane konstantno i dosljedno u svim periodima koji su prezentirani u ovim finansijskim izvještajima.

(a) Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Društva upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobiti ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po historijskom trošku strane valute ne preračunavaju se po novim tečajevima.

(b) Nematerijalna stalna sredstva

Nematerijalno sredstvo, prema MRS 38 – *Nematerijalna sredstva*, predstavlja prepoznatljivo nemonetarno sredstvo bez fizičke supstance, koje se može identifikovati, te nad kojim pravno lice ima kontrolu. Sredstvo se priznaje kad postoji vjerovatnoća da će buduće ekonomske koristi, koje se mogu pripisati sredstvu, priticati u pravno lice i kad je nabavna vrijednost sredstva pouzdano mjerljiva.

(b) Nematerijalna stalna sredstva - nastavak

Nematerijalna sredstva se početno vrjednuju po trošku sticanja, a nakon početnog priznavanja se vode po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i bilo koji akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti. Stopa amortizacije koja se koristi za nematerijalna sredstva je zasnovana na korisnom vijeku trajanja nematerijalnih sredstava.

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu, kapitaliziraju se samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci, uključujući izdatke za interno razvijeni goodwill i brand, prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u razdoblju kada su nastali.

Amortizacija se izračunava korištenjem linearne metode otpisa i prikazuje u bilansu uspjeha tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine, od datuma kada su sredstva raspoloživa za upotrebu.

Procijenjeni korisni vijek trajanja nematerijalne imovine za tekući i komparativne periode je 5 godina za software, a 8 godina za tehničko-tehnološku dokumentaciju.

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije, korisni vijek trajanja i ostatak vrijednosti sredstava.

(c) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se u računovodstvenim evidencijama obuhvataju u skladu sa MRS 16 – *Nekretnine, postrojenja i oprema*. Prema definiciji standarda, ovo su materijalne stavke koje se drže za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe, a za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

(i) Priznavanje i vrjednovanje

Evidentiranje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po metodi nabavne vrijednosti, odnosno nakon početnog priznavanja, sredstva se vode po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ukupnu akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja.

(ii) Naknadni izdaci

Zamjenski trošak dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Društvo imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha kada nastane.

(iii) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine počev od datuma kada su sredstva stavljena u upotrebu. Amortizacija se obračunava na stalna nematerijalna sredstva, te na građevine, postrojenja i opremu. Amortizacija se ne obračunava na zemljište i materijalna sredstva u pripremi.

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije, korisni vijek trajanja i ostatak vrijednosti sredstava.

(d) Zalihe

Zalihe predstavljaju tekuća materijalna sredstva, odnosno sredstva za koja se očekuje da će se prodati ili potrošiti u toku redovnog poslovnog ciklusa.

U skladu sa MRS 2, Zalihe su sredstva:

- koja se drže radi prodaje u redovnom poslovanju;
- u procesu proizvodnje namijenjene prodaji; ili
- u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši u proizvodnom procesu odnosno pri pružanju usluga.

Zalihe se vrjednuju po nižoj od sljedeće dvije vrijednosti – nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja) ili neto prodajnoj vrijednosti (neto iznos za koji se očekuje da će ostvariti od prodaje zaliha u redovnom toku poslovanja).

(d) Zalihe - natavak

Kada se zalihe prodaju njihov knjigovodstveni iznos priznaje se kao rashod perioda u kome se priznaje i s njima povezani prihod. Vrijednost potrošenih zaliha trgovačke robe utvrđuje se prema metodi prosječne cijene.

Otpis sitnog inventara datog u upotrebu se vrši primjenom metoda 100% otpisa.

(e) Potraživanja

Kratkoročna potraživanja predstavljaju potraživanja Društva čiji je rok dospijeca do jedne godine.

Potraživanja od prodaje obuhvataju potraživanja nastala od prodaje robe, pružanja usluga, potom, prodaje nekretnina, opreme, materijala, sitnog inventara i drugih stalnih i tekućih sredstava.

Potraživanja od kupaca i druga potraživanja iz poslovnih odnosa priznaju se po nominalnoj vrijednosti i to kada postoji dovoljan stepen izvjesnosti njihove naplate. U Društvu se vrši stalna procjena naplativosti svih potraživanja.

Potraživanja koja se ne naplate u ugovorenom roku smatraju se sumnjivim, a ukoliko se utuže postaju sporna potraživanja. Ako je izvjesnost naplate smanjena, vrši se otpis ili djelimična ispravka vrijednosti potraživanja na teret rashoda.

Sva naknadno naplaćena potraživanja knjiže se u korist ostalih prihoda tekuće godine.

(f) Umanjenje vrijednosti sredstava

Knjigovodstveni iznos imovine Društva, pregledava se na svaki datum bilansa stanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjuju njene vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknativi iznos imovine.

Nadoknativi iznos nematerijalne imovine sa neograničenim vijekom upotrebe i nematerijalne imovine koja još nije u upotrebi procjenjuje se na svaki datum bilansa.

Imovina koja podliježe obračunu amortizacije se pregledava za umanjene vrijednosti uvijek kada događaji ili promjene u okolnostima indiciraju da knjigovodstvena vrijednost sredstva možda neće biti nadoknativa.

Gubitak uslijed umanjnja priznaje se kada knjigovodstveni iznos sredstva prelazi nadoknativi iznos. Gubitak uslijed umanjnja vrijednosti priznaje se u bilansu uspjeha.

(g) Rezervisanja i potencijalne obaveze

Rezervisanje je obaveza koja je neizvjesna u pogledu roka i iznosa, a priznaje se po postojanju sadašnje obaveze koja je nastala kao rezultat prošlog događaja, te kada je vjerovatan odliv resursa za podmirenje obaveze i kada se iznos obaveze može pouzdano procijeniti.

Dugoročna rezervisanja priznaju se kad postoji stvarna ili pravna obaveza. Ista se preispituju na svaki datum bilansa. Ukidanje neiskorištenih rezervisanja vrši se u korist prihoda.

Potencijalna obaveza je:

- a) moguća obaveza koja proizilazi iz prošlih događaja, a čije će postojanje biti potvrđeno samo nastankom ili nenastankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja koji nisu u cijelosti pod kontrolom pravnog lica; ili
- b) sadašnja obaveza koja proizilazi iz prošlih događaja, ali koja nije priznata zbog toga što nije vjerovatno da će doći do odliva resursa ili što se iznos obaveze ne može mjeriti s dovoljnom pouzdanošću.

(h) Primanja uposlenih*(i) Obavezni doprinosi u penzioni fond*

Obaveze za doprinose u obavezni penzioni fond se uključuju kao trošak u račun dobiti i gubitka u periodu u kojem su nastali.

(ii) Otpremnine za penzije

U skladu sa Pravilnicima o radu, Društva su obavezna da plate otpremnine za penziju u visini tri, odnosno šest prosječnih plaća uposlenika (odnosno Društva) za posljednjih šest mjeseci ili tri, odnosno šest prosječnih plaća Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku, zavisno šta je povoljnije za uposlenika.

U skladu sa MRS 19 – Primanja zaposlenih, matično društvo rezerviše buduća primanja zaposlenih po osnovu otpremnina. Ova obaveza se određuje aktuarskim obračunom.

(i) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, rezervisanja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi, kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Društvo ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom.

Prihodi od usluga se priznaju u razdoblju u kojem su usluge izvršene u skladu s postotkom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi, rashodi i sredstva su priznati neto, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako se iznos PDV ne može povratiti od Države. U ovim okolnostima PDV je priznat kao dio troška nabavljenog sredstva ili kao dio nastalog rashoda.

Potraživanja i obaveze se vode po iznosu u koji je uključen PDV. Iznos pretporeza tj. potraživanja za PDV je uključen u tekuća potraživanja. Iznos PDV koji treba platiti je uključen u tekuće obaveze. Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučene i predstavljaju neto fakturisano vrijednost bez PDV.

(j) Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite koje se obračunavaju koristeći metod efektivne kamatne stope, potom zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.

Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava.

Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je nastalo pravo Društva da primi dividende.

(k) Najam

Finansijski najam je najam kojim se većim dijelom prenose svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom neke imovine. Vlasništvo se može, ali ne mora prenijeti.

Poslovni najam je svaki najam osim finansijskog najma.

Početno se finansijski najam priznaje kao imovina i obaveze po iznosima jednakim fer vrijednosti iznajmljenog sredstva ili, ako je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma, određenih na početku najma. Svi početni direktni troškovi dodaju se iznosu koji je priznat kao imovina.

Minimalna plaćanja najma trebaju se podjednako razdijeliti između finansijskog troška i smanjenja nepodmirene obaveze.

(k) Najam - nastavak

Na dan bilansa odvojeno se iskazuje kratkoročni dio dugoročnih obaveza nastalih finansijskim najmom. U skladu s tim, otplate dugoročnih obaveza po ugovoru o finansijskom najmu koje dospjevaju u periodu od 12 mjeseci od datuma bilansa iskazuju se kao dugoročne obaveze.

Plaćanje najma prema poslovnom najmu priznaju se kao rashod na linearnoj osnovi tokom perioda trajanja najma.

(l) Porez na dobit

Porez na dobit obračunava se prema zakonima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice.

Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja.

Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju na datum bilansa stanja. Odloženi porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni ili suštinski doneseni do dana izvještaja.

Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.

1. NEMATERIJALNA STALNA SREDSTVA

Struktura stalnih nematerijalnih sredstava sa promjenama na dan 31.12.2014. godine je sljedeća:

	Software	Web stranica	Patenti,licence zaštitni znakovi	UKUPNO
Nabavna vrijednost				
Stanje na dan 01.01.2014.	137.844	8.100	65.000	210.944
Nabavka tokom perioda	44.068	-	-	44.068
Stanje na dan 31.12.2014.	181.912	8.100	65.000	255.012
Ispravka vrijednosti				
Stanje 01.01.2014.	116.669	2.295	27.760	146.724
Amortizacija za obračunski period	4.584	1.620	8.125	14.329
Stanje na dan 31.12.2014.	121.253	3.915	35.885	161.053
Knjigovodstvena vrijednost				
Stanje 01.01.2014.	21.175	5.805	37.240	64.220
Stanje 31.12.2014.	60.659	4.185	29.115	93.959

Stalna nematerijalna sredstva obuhvataju:

- **Software** – računarski programi čija je nabavna vrijednost 181.912 KM, ispravka vrijednosti 121.253 KM i knjigovodstvene vrijednost 60.659 KM;
- **Web stranica** – nabavne vrijednosti 8.100 KM, ispravke vrijednosti 3.915 KM i knjigovodstvene vrijednosti 4.185 KM;
- **Patenti, licence, zaštitni znakovi** – u okviru ove pozicije priznata je konstruktivna i tehnološka dokumentacija za proizvodnju vrtno opreme nabavne vrijednosti 65.000 KM, ispravke vrijednosti 35.885 KM, te knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.12.2014. godine 29.115 KM.

2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Struktura nekretnina, postrojenja i opreme sa promjenama u revidiranom periodu

	Zemljište	Građevine	Oprema	Sredstva u pripremi	Stambene zgrade i stanovi	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje 01.01.2014.	143.218	1.687.349	930.113	447.548	215.111	3.423.339
Povećanja	-	28.025	82.505	61.162	-	171.692
Smanjenja	-	-	36.874	56.348	215.111	308.333
Stanje 31.12.2014.	143.218	1.715.374	975.744	452.362	0	3.286.698
Ispravka vrijednosti						
Stanje 01.01.2014.	0	180.506	556.695	0	16.553	753.754
Amortizacija	-	42.516	126.299	-	1.497	170.312
Smanjenje	-	-	36.257	-	18.050	54.307
Stanje 31.12.2014.	0	223.022	646.737	0	0	869.759
Knjigovodstvena vrijednost						
Stanje 01.01.2014.	143.218	1.506.843	373.418	447.548	198.558	2.669.585
Stanje 31.12.2014.	143.218	1.492.352	329.007	452.362	0	2.416.939

2.1. Zemljište

U okviru pozicije zemljišta priznato je zemljište ispod poslovnog objekta (poslovne zgrade) u Sarajevu, Ul. Envera Šehovića, vrijednosti 21.584 KM, te zemljište poslovnog kruga u Vogošći vrijednosti 121.634 KM.

2.2. Građevine

Građevine iskazane u bilansu stanja podrazumijevaju:

- poslovni prostor u ul. E. Šehovića 54 ukupne površine 626,43 m², upisano u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Sarajevu kao etažna svojina k.č. 2875, ZK uložak LIII/1104 KO Sarajevo, čija sadašnja vrijednost iznosi 683.144 KM,
- aktivirani proizvodni prostor br. 2, etaža prizemlja i proizvodni prostor (anex), broj parcele 1064/24 E2, ZK uložak 4770 ukupne površine 2.348,90 m². Tokom 2014. godine izvršena je djelimična rekonstrukcija ovog prostora, čime je njegova vrijednost uvećana za 24.522 KM, te sadašnja vrijednost iznosi 605.868 KM.
- aktivirani dio proizvodnog prostora br. 3, etaža prizemlja, broj parcele: 1064/24 E3, ZK uložak 4826 - ukupne površine 807,40 m². Tokom 2014. godine izvršena je djelimična rekonstrukcija ovog prostora, čime je njegova vrijednost uvećana za 3.503 KM, te sadašnja vrijednost na dan 31.12.2014. godine iznosi 203.340 KM.

U toku 2014. godine na građevinskim objektima izvršen je obračun amortizacije primjenom linearne metode obračuna u iznosu od 42.516 KM.

2.3. Oprema

2.3.1. Struktura opreme na dan 31.12.2014. godine je sljedeća:

Opis	Unis	Unitic (50%)	Ukupno
Postrojenja i oprema	165.836	5.419	171.255
Alati, pogonski i uredski namještaj	50.453	6.980	57.433
Transportna sredstva	67.204	33.115	100.319
UKUPNO:	283.493	45.514	329.007

2.3.2. Promjene na opremi

- Nabavke opreme u iznosu od 82.505 KM, od čega:

Opis	Iznos u KM
proizvodna oprema	37.677
računarska oprema	7.825
telefonska i telefaks oprema	192
ostala uredska oprema	677
klima uređaji	149
oprema za protivpožarnu i protivprovalnu zaštitu	1.925
specijalni alati	14.560
putnički automobili	19.500
Svega	82.505

- Otpis (računarska oprema i kancelarijski namještaj) i prodaja putničkog automobila UNITICA, ukupne nabavne vrijednosti u proporcionalnom iznosu od 30.959 KM i ispravke vrijednosti u proporcionalnom iznosu od 30.385 KM,
- Otpis i manjak opreme UNIS-a koji je utvrđen popisom, nabavne vrijednosti 5.915 KM i ispravke vrijednosti 5.872 KM,
- Amortizacija opreme obračunata primjenom linearnog metoda obračuna u iznosu od 126.299 KM.

2.4. Sredstva u pripremi

Sredstva u pripremi na dan 31.12.2014. godine iznose 452.362 KM, a najvećim dijelom se odnose na neaktivirani dio proizvodnog prostora u Vogošći u iznosu od 433.805 KM (vidi napomenu br. 2.2.).

2.5. Stambene zgrade i stanovi, vlasništvo UNITIC d.o.o. Sarajevo, u 2014. godini reklasifikovani su kao sredstva namijenjena prodaji.

3. INVESTICIJSKE NEKRETNINE

U konsolidovanom bilansu stanja iskazane su investicijske nekretnine u iznosu od 27.548.176 KM koje se odnose na proporcionalni dio vrijednosti nekretnine UNITIC-a u Ul.Fra Andela Zvizdovića 1. Nekretnina površine 24.987 m², u okviru investicijskih nekretnina priznata je zajedno s pratećom opremom i zemljištem ispod objekata, a najznačajnijim dijelom se koristi za iznajmljivanje trećim licima (kancelarijski, ugostiteljski i uslužni prostori, te parking prostori, skladišni prostori i garažna mjesta).

Opis	Ukupno Unitic	Proporcionalna konsolidacija 50%
Zemljište	1.750.000	875.000
Gradevine	50.507.066	25.253.533
Oprema	2.839.286	1.419.643
Ukupno	55.096.352	27.548.176

U tekućem periodu evidentirane su promjene koje se odnose na zamjenu dijela opreme, zamjena UPS-a u tornju A, zamjena podnih obloga i zavjesa, uređenje prostora oko poslovnog centra, ugradnja dodatnih rezervoara za lož ulje za kotlovnice i drugo.

4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Struktura ulaganja je sljedeća:

Opis	2014.	2013.	Index
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	4.960.736	4.804.936	103
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	1.093.829	1.093.829	100
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	866.478	866.478	100
Ostali dugoročni finansijski plasmani	6.709.007	4.926.334	136
Svega	13.630.050	11.691.577	116

4.1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica

Opis	2014.	2013.	Index
UNIS Fagas d.o.o. Sarajevo – vrjednovan metodom udjela	4.960.736	4.804.936	103
Svega	4.960.736	4.804.936	103

FAGAS d.o.o. Sarajevo – udio UNIS-a u osnovnom kapitalu iznosi 44,83% u postupku konsolidacije priznat je prema metodi udjela, a povećanje vrijednosti se odnosi na priznavanje odgovarajućeg dijela dobiti tekućeg perioda, kao i učešća u drugima kategorijama kapitala (rezervama), umanjeno za raspodjele dobiti izvršene upravi Društva.

4.2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica

Društvo ima dionice u društvima koja su ranije bila u sastavu poslovnog sistema UNIS, a koja su u toku procesa privatizacije promijenila strukturu vlasništva. Struktura i vrijednost ovih dionica odnosno udjela je:

<i>Opis</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>Index</i>
<i>UNIS Elektronik d.o.o. Mostar</i>	<i>311.243</i>	<i>311.243</i>	<i>100</i>
<i>UNIS Dizajn d.o.o. Sarajevo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UNIS PSC d.o.o.Vogošća</i>	<i>333.871</i>	<i>333.871</i>	<i>100</i>
<i>UNIS UNIDATA d.d. Sarajevo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UNIS Telecom d.d. Mostar</i>	<i>372.089</i>	<i>372.089</i>	<i>100</i>
<i>UNIS ERC d.o.o. Sarajevo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UNIS Promex d.o.o. Sarajevo</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100</i>
<i>UNIS Tours d.d. Sarajevo</i>	<i>75.426</i>	<i>75.426</i>	<i>100</i>
<i>UNIS Kovina d.d.Visoko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Svega</i>	<i>1.093.829</i>	<i>1.093.829</i>	<i>100</i>

- **Elektronik d.o.o. Mostar** – udio UNIS-a 20,0234%. Društvo je priznalo umanjene vrijednosti ulaganja u prethodnom periodu, dok u tekućem nije bilo promjena.
- **UNIS Dizajn d.o.o. Sarajevo** – s obzirom da društvo nije aktivno, vrijednost udjela UNIS-a u društvu Dizajn d.o.o. je umanjena za 100%.
- **PSC d.o.o. Vogošća** – Temelj Odluke Vlade Kantona Sarajevo pokrenut je likvidacioni postupak nad privrednim društvom "UNIS PSC" d.d. Vogošća, a umanjene vrijednosti je priznato u prethodnom periodu. U tekućem periodu nisu vršena nova vrjednovanja ulaganja.
- **UNIS UNIDATA d.d** - UNIS d.d. Sarajevo u svom posjedu ima 3.316 dionica nominalne vrijednosti 14,20 KM. Vrijednost udjela je smanjena u prethodnom periodu za 100%.
- **UNIS TELECOM d.d.** - s obzirom UNIS d.d. nema informacija o promjenama u vrijednosti kapitala, udjel UNIS-a u ovom društvu je ostao neizmjenjen.
- **UNIS ERC d.d.** -izvršeno je umanjene vrijednosti ovog ulaganja za 100%.
- **UNIS PROMEX d.o.o.** - nije bilo promjena vrijednosti udjela u ovom društvu.
- **UNIS TOURS d.d.** - u prethodnom periodu izvršeno je umanjene vrijednosti ulaganja, dok u tekućem periodu nije bilo promjena.
- **UNIS KOVINA d.d.** – sa 31.12.2013.g. izvršeno je umanjene vrijednosti udjela UNIS-a u ovom društvu za 100%.

4.3. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca

Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca obuhvataju obveznice Federacije BiH za ratna potraživanja stečene nakon likvidacije imovine društva UNIS PKL d.o.o. Jablanica po Rješenju Općinskog suda u Mostaru broj 58 O St 051160 90 St od 06.03.2012. godine. Ukupna nominalna vrijednost ovih obveznica iznosi 1.150.107 KM. Struktura obveznica je sljedeća:

Opis	Oznaka VP	Količina	NV	Vrijednost	Dospijeće
Obveznice FBiH za ratna potraživanja	FBiHK1A	109.274	1,00	109.274	30.06.2019.
Obveznice FBiH za ratna potraživanja	FBiHK1B	313.371	1,00	313.371	30.06.2020.
Obveznice FBiH za ratna potraživanja	FBiHK1C	275.419	1,00	275.419	30.06.2021.
Obveznice FBiH za ratna potraživanja	FBiHK1D	275.419	1,00	275.419	30.06.2022.
Obveznice FBiH za ratna potraživanja	FBiHK1E	176.619	1,00	176.619	30.06.2023.
UKUPNO:		1.150.102		1.150.102	

Odlukom Uprave UNIS-a broj: 10-361/2012 obveznice za ratna potraživanja su svrstane u kategoriju ulaganja koja se drže do dospjeca.

4.4. Ostali dugoročni finansijski plasmani

Dati zajmovi, depoziti i kaucije predstavljaju dugoročno oročene depozite i to:

(1) Depozit Unis d.d. u iznosu od 1 mil. KM kod BOR Banke po ugovoru broj: ORC-59/14 od 31.10.2014. godine na period od 15 mjeseci i uz kamatnu stopu od 3,15%.

(2) Depoziti UNITIC d.o.o. u iznosu od 11.418.014 KM oročeni:

- Depozit u iznosu od 1,95 mil. KM kod Turkish Ziraat Bank, po ugovoru broj: 5650/13 od 30.08.2013. godine na period od 24 mjeseca i uz kamatnu stopu od 4,20%,
- Depozit u iznosu od 600.000 KM kod Volksbanke, po ugovoru broj: 200/111/13-DŠ od 29.01.2013. godine na period od 24 mjeseca i uz kamatnu stopu od 4,25%,
- Depozit u iznosu od 1,5 mil. KM kod Volksbanke, po ugovoru broj: 200/1041/12-DŠ od 31.12.2012. godine na period od 24 mjeseca i uz kamatnu stopu od 4,25%,
- Depozit u iznosu od 1 mil. KM kod Sperbanke, po ugovoru broj: 200/712/13-DŠ od 09.07.2013. godine na period od 24 mjeseca i uz kamatnu stopu od 3,75%,
- Depoziti u iznosu od 2,8 mil. KM kod UniCredit banke, po ugovoru broj: 310024-ND-1/13 od 30.08.2013. godine na period od 24 mjeseca i uz kamatnu stopu od 3,80%,
- Depozit u iznosu od 1,7 mil. KM kod Turskih Ziraat Bank, po ugovoru broj: 2663607123 od 01.09.2014. godine na period od 36 mjeseci i uz kamatnu stopu od 3,80%
- Depozit u iznosu od 1,8 mil. KM kod BBI banke, po Ugovoru o otvaranju računa **otvorenog** wakala depozita broj: 1411936010009004, na period od 24 mjeseca.

Priznavanje je izvršeno po proporcionalnoj metodi u iznosu od 5.709.007 KM.

5. DUGOROČNA RAZGRANIČENJA

Dugoročna razgraničenja koja na dan 31.12.2014. godine iznose 197.372 KM, a predstavljaju unaprijed obračunatu kamatu po osnovu obveznica stečenih nakon zaključenja stečajnog postupka nad društvom UNIS PKL.

6. ZALIHE

Ukupne zalihe Koncerna iznose 655.033 KM prema sljedećoj osnovnoj strukturi:

Opis	2014.	2013.	Index
Sirovine, materijal, rez. dijelovi i sitan inv.	162.798	161.155	101
Proizvodnja u toku	99.232	63.069	157
Proizvodi	27.617	12.254	225
Trgovačka roba	215.165	240.853	89
Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	145.026	23.723	611
Avansi za zalihe	5.195	24.271	21
Svega	655.033	525.325	125

Struktura zaliha po pojedinim društvima u grupi za konsolidaciju je sljedeća:

Naziv	Stanje 31.12.2014.		Stanje 31.12.2013.		Index
	Vrijednost	Struktura	Vrijednost	Struktura	
UNIS	385.221	58,81	403.235	76,76	95
UNITIC	269.812	41,19	122.090	23,24	221
UKUPNO:	655.033	100,00	525.325	100,00	125

7. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Novac i novčani ekvivalenti obuhvataju novac u blagajni, depozite po viđenju i kratkoročne depozite u bankama. Struktura novčanih sredstava na dan 31.12.2014. godine po pojedinim društvima iz grupe za konsolidaciju je sljedeća:

Naziv	Stanje 31.12.2014.		Stanje 31.12.2013.		Index
	Vrijednost	Struktura	Vrijednost	Struktura	
UNIS	2.069.554	94,54	1.220.131	55,94	170
UNITIC	119.465	5,46	961.031	44,06	12
UKUPNO:	2.189.019	100,00	2.181.162	100,00	100

8. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Kratkoročna potraživanja Koncerna na dan 31.12.2014. godine iznose ukupno 1.954.361 KM, prema sljedećoj strukturi:

Opis	2014.	2013.	Index
Kupci u zemlji	295.607	386.807	76
Kupci u inostranstvu	36.862	26.924	137
Potraživanja iz specifičnih poslova	6.358	10.026	63
Druga kratkoročna potraživanja	1.615.534	1.417.221	114
Svega	1.954.361	1.840.978	106

8.1. Potraživanja od kupaca u zemlji po pojedinim društvima iz grupe za konsolidaciju imaju sljedeće vrijednosti:

Naziv	Stanje 31.12.2014.		Stanje 31.12.2013.		Index
	Vrijednost	Struktura	Vrijednost	Struktura	
UNIS	92.214	31,19	90.055	23,28	102
UNITIC	203.393	68,81	296.752	76,72	68
UKUPNO:	295.607	100,00	386.807	100,00	76

8.2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu po pojedinim društvima iz grupe za konsolidaciju imaju sljedeće vrijednosti

Naziv	Stanje 31.12.2014.		Stanje 31.12.2013.		Index
	Vrijednost	Struktura	Vrijednost	Struktura	
UNIS	36.862	100,00	26.924	100,00	137
UNITIC	0	0,00	0	0,00	0
UKUPNO:	36.862	0,00	26.924	100,00	137

8.3. Potraživanja iz specifičnih poslova odnose se na potraživanja UNIS-a po osnovu konsignacione i komisione prodaje u iznosu od 4.594 KM i potraživanja od državnih organa i institucija UNITIC –a priznata u proporcionalnom iznosu od 1.764 KM.

Starosna lista potraživanja od kupaca (domaći, ino i komision)

Naziv	Nedospjelo	do 30 dana	od 30 do 365	preko 365	Ukupno
UNIS	46.843	26.268	57.782	2.777	133.670
UNITIC	0	77.447	76.467	49.479	203.393
Ukupno	46.843	103.715	134.249	52.256	337.063

Promjene ispravke vrijednosti

Početno stanje	376.010 KM
Povećanje	60.798 KM
Smanjenje	4.539 KM
Krajnje stanje	432.269 KM

8.4. Druga kratkoročna potraživanja

U kategoriji „druga kratkoročna potraživanja“ priznata su kratkoročna potraživanja UNIS-a u iznosu od 1.599.922 KM i UNITIC-a u iznosu od 15.612 KM.

Naziv	Stanje 31.12.2014.	
	UNIS	UNITIC
Potraživanja od zaposlenih	12.819	0
Potraživanja za više plaćene poreze i akontacije poreza	0	13.735
Potraživanja za više plaćene naknade	280	0
Potraživanja stečena cesijama	18.462	0
Potraživanja za kamatu od banaka	24	0
Potraživanja po osnovu prodaje udjela u UNIS UTL Vogošća	1.568.337	0
Potraživanja od osiguravajućih društava	0	1.877
Svega	1.599.922	15.612

9. POTRAŽIVANJA ZA PDV

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost su na dan 31.12.2014. godine iznosila 21.775 KM, a imala su sljedeću strukturu po društvima:

- UNIS d.d..... 21.767 KM
- UNITIC d.o.o.8 KM

10. KAPITAL

Struktura kapitala

Opis	2014.	2013.	Index
Dionički kapital	44.342.566	44.342.566	100
Emisiona premija	120.845	120.845	100
Zakonske rezerve	1.772.685	1.621.009	109
Neraspoređena dobit ranijih godina	2.014.237	1.229.387	164
Neraspoređena dobit izvještajne godine	0	936.525	0
Gubitak do visine kapitala	(345.025)	0	-
Svega	47.905.308	48.250.332	99

10.1. Upisani vlasnički kapital (dionički kapital)

Upisani vlasnički kapital je dio kapitala koji je registrovan (upisan) kod Komisije za vrijednosne papire i Općinskog suda u Sarajevu.

Komisija za vrijednosne papire FBiH donijela je Rješenje br. 03/1-19-185/13 od 21.11.2013.g. kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala, tako da je osnovni kapital podijeljen na 4.144.165 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,70 KM (ukupno 44.342.566 KM).

10.2. Emisiona premija

Razlika između nominalne vrijednosti povučenih vlastitih dionica (222.186 KM) i njihove tržišne vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2012. godine (101.341KM) u iznosu 120.845 KM je nakon provođenja procedure smanjenja osnovnog kapitala Društva radi povlačenja vlastitih dionica unešena u rezerve Društva kao emisiona premija.

10.3. Rezerve

Rezerve predstavljaju zakonom utvrđene obavezne rezerve Društva. U toku 2014. godine, došlo je do povećanja vrijednosti rezervi u ukupnom iznosu od 151.675 KM.

Odlukom Skupštine UNIS d.d. Sarajevo (Odluka br. 30-1090/14-04 od 30.06.2014. godine) neto dobit za 2013.godinu u iznosu od 414.674 KM raspoređena je na rezervni fond u iznosu od (41.467 KM), dok je neto dobit Unitic-a za 2013. godinu raspoređena na rezervni fond, na Osnovu Odluke Skupštine 02/14 od 06.02.2014. godine, te priznata kao povećanje rezervi u proporcionalnom iznosu od 110.208 KM.

11. DUGOROČNE OBAVEZE

Opis	2014.	2013.	Index
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	0	6.185	0
Ostale dugoročne obaveze	276.362	250.510	110
Svega	276.362	256.695	108

11.1. Ostale dugoročne finansijske obaveze su obaveze UNITIC d.o.o. Sarajevo, a odnose se na primljene depozite kao obezbjeđenja plaćanja po ugovorima o zakupu.

12. DUGOROČNA REZERVISANJA

Opis	2014.	2013.	Index
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	170.092	323.240	53
Dugoročna razgraničenja	40	684	6
Svega	170.132	323.924	52

Dugoročna rezervisanja predstavljaju rezervisanja UNIS d.d. za otpremnine u skladu s MRS 19 u iznosu od 83.460 KM, te proporcionalni dio rezervisanja po sudskim sporovima UNITIC d.o.o. u iznosu od 86.632 KM.

Kao što je vidljivo iz navedenog, članice grupe, odnosno koncerna nemaju u ovom dijelu usvojene identične računovodstvene politike, niti su u postupku konsolidacije pripremljeni odvojeni izvještaji koji bi uključivali rezervisanja za otpremnine u skladu s MRS 19 za UNITIC, što je protivno MRS 27.

13. KRATKOROČNE OBAVEZE

Opis	2014.	2013.	Index
Kratkoročne finansijske obaveze (tekući dio dugoročnih obaveza)	6.184	14.191	43
Obaveze iz poslovanja	177.823	145.075	122
Obaveze iz specifičnih poslova	0	3.640	0
Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih	45.667	0	-
Druge obaveze	9.507	60	15845
Obaveze za PDV	14.306	410	3489
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	307	80	64
Svega	253.794	163.856	155

13.1. Obaveze iz poslovanja

Opis	2014.	2013.	Index
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	175	1.261	14
Dobavljači u zemlji	169.190	143.814	118
Dobavljači u inostranstvu	8.458	0	-
Svega	177.823	145.075	123

13.2. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja uposlenih odnose se na obaveze za otpremnine prilikom odlaska u penziju uposlenika UNIS-a u iznosu od 45.667 KM

14. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2014. godine iznose 53.396 KM, a uključuju obračunati troškove za koje nisu pristigle fakture, obračunate prihodi narednog perioda, naknadno odobrene popuste, te ukalkulisani troškovi za isplatu plaće radnicima UNIS UTL-a.

Struktura po članicama je sljedeća:

- UNIS d.d..... 29.744 KM
- UNITIC d.o.o.23.652 KM

15. PRIHODI**Struktura ostvarenih prihoda**

Opis	2014.	2013.	Index
Poslovni prihodi	5.415.261	5.781.229	94
Finansijski prihodi	297.394	1.632.832	18
Ostali prihodi	22.826	244.926	9
Prihodi od usklađivanja vrijednosti sredstava	356	61	584
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	0	426	0
Ukupno prihodi	5.735.837	7.659.474	75

15.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi predstavljaju zbirnu vrijednost ove bilansne pozicije pojedinačnih bilansa uspjeha društava unutar grupe za konsolidaciju.

Strukturu poslovnih prihoda je sljedeća:

Opis	2014.	2013.	Index
<i>Prihodi od prodaje robe</i>	<i>243.177</i>	<i>312.149</i>	<i>78</i>
<i>Prihodi od prodaje proizvoda</i>	<i>725.475</i>	<i>727.857</i>	<i>100</i>
<i>Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe</i>	<i>1.636</i>	<i>4.622</i>	<i>35</i>
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>4.444.973</i>	<i>4.736.601</i>	<i>94</i>
Svega	5.415.261	5.781.229	94

15.1.1. Prihodi od prodaje robe i proizvoda

Naziv	2014.	2013.	Index
UNIS	970.288	1.044.628	93
UNITIC	0	0	-
UKUPNO:	970.288	1.040.006	93

15.1.2. Ostali poslovni prihodi

	2014.	2013.	Index
UNIS	24.383	28.759	85
UNITIC	4.420.590	4.707.842	94
UKUPNO:	4.444.973	4.736.601	94

15.2. Finansijski prihodi

<i>Opis</i>	2014.	2013.	Index
<i>Prihodi od udjela u dobiti povezanih pravnih lica</i>	0	1.019.817	0
<i>Prihodi od kamata</i>	223.025	193.067	115
<i>Pozitivne kursne razlike</i>	0	8.304	0
<i>Ostali finansijski prihodi</i>	74.369	411.644	18
Svega	297.394	1.632.832	18

15.2.1. Ostali finansijski prihodi u najznačajnijem iznosu odnose se na povećanje vrijednosti ulaganja u UNIS Fagas d.o.o. priznato u visini pripadajućeg dijela ostvarene dobiti u tekućem periodu u iznosu od 73.997 KM.

15.3. Ostali prihodi

<i>Opis</i>	2014.	2013.	Index
<i>Dobici od prodaje stalne imovine</i>	6.964	49.474	14
<i>Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira</i>	0	174.405	0
<i>Dobici od prodaje materijala</i>	3.308	1.090	303
<i>Viškovi</i>	273	3.435	8
<i>Naplaćena otpisana potraživanja</i>	4.538	11.527	39
<i>Prihodi pod osnovu ugovorene zaštite od rizika</i>	0	1.238	0
<i>Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi</i>	7.743	3.757	206
Svega	22.826	244.926	9

16. RASHODI

Opis	2014.	2013.	Index
Poslovni rashodi	5.694.538	5.937.579	96
Finansijski rashodi	10.064	10.440	96
Ostali rashodi	190.407	233.556	81
Rashodi iz osnova usklađivanja sredstava	70.608	418.415	17
Rashodi na osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	0	15	0
Ukupno rashodi	5.965.617	6.600.005	

16.1. Poslovni rashodi

Opis	2014.	2013.	Index
<i>Troškovi nabavke prodane robe</i>	<i>186.540</i>	<i>231.204</i>	<i>81</i>
<i>Materijalni troškovi</i>	<i>1.080.689</i>	<i>1.036.637</i>	<i>104</i>
<i>Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja</i>	<i>2.579.139</i>	<i>2.563.850</i>	<i>100</i>
<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	<i>328.368</i>	<i>372.200</i>	<i>88</i>
<i>Amortizacija</i>	<i>1.107.386</i>	<i>1.152.290</i>	<i>96</i>
<i>Troškovi rezervisanja</i>	<i>11.131</i>	<i>13.458</i>	<i>83</i>
<i>Nematerijalni troškovi</i>	<i>471.273</i>	<i>515.368</i>	<i>91</i>
<i>Povećanje vrijednosti zaliha učinaka</i>	<i>(69.988)</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka</i>	<i>0</i>	<i>52.572</i>	<i>0</i>
Ukupno operativni rashodi	5.694.538	5.937.579	96

16.2. Finansijski rashodi

Opis	2014.	2013.	Index
<i>Rashodi kamata</i>	<i>2.920</i>	<i>4.027</i>	<i>72</i>
<i>Negativne kursne razlike</i>	<i>0</i>	<i>6.409</i>	<i>0</i>
<i>Ostali finansijski rashodi</i>	<i>7.144</i>	<i>4</i>	<i>178600</i>
Ukupno finansijski rashodi	10.064	10.440	96

16.3. Ostali rashodi

<i>Opis</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>Index</i>
<i>Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava</i>	161	0	-
<i>Manjkovi</i>	0	2.086	0
<i>Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja</i>	91.638	227.618	40
<i>Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi</i>	98.608	3.852	2.560
<i>Ukupno ostali rashodi</i>	190.407	233.556	81

16.4. Rashodi od usklađenja vrijednosti stalnih sredstava

<i>Opis</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>Index</i>
<i>Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava</i>	64.551	0	-
<i>Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana</i>	0	418.389	0
<i>Umanjenje vrijednosti zaliha</i>	5.675	26	21827
<i>Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava</i>	382	0	-
<i>Ukupno</i>	70.608	418.415	17

17. FINANSIJSKI REZULTAT

Po konsolidovanom bilansu uspjeha na dan 31.12.2014. godine Koncern je ostvario gubitak u iznosu od 345.025 KM. Matično društvo UNIS d.d poslovalo je sa negativnim finansijskim rezultatom, UNITIC je poslovao sa pozitivnim finansijskim rezultatom, dok je pozitivan rezultat UNIS Fagas priznat metodom udjela u okviru ostalih finansijskih prihoda. Finansijski rezultat Koncerna je sljedeći:

<i>Opis</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>Index</i>
<i>Ukupni prihodi</i>	5.735.837	7.659.474	75
<i>Ukupni rashodi</i>	5.965.617	6.600.005	90
<i>Bruto dobit/gubitak</i>	(229.780)	1.059.469	-22
<i>Porez na dobit</i>	115.245	122.944	94
<i>Neto dobit/gubitak</i>	(345.025)	936.525	37

18. POTENCIJALNE OBAVEZE

Unis

Prema pregledu sporova broj: 30-596/14 od 30.12.2014. godine, protiv Unis d.d. Sarajevo se vode sljedeći postupci:

- ŠTAMPA P.T.T. d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.281,50 KM,
- Udruženje građana Giro di Sarajevo u iznosu od 3.000 KM,
- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar u iznosu od 10.500 KM,
- Ilijaz Omerović i Ibro Pršeš (revizija kod Vrhovnog suda) u iznosu od 11.000 KM.

Unitic

Prema pregledu sporova dostavljenom od strane advokata Nedžide Salihović od 13.02.2015. godine, protiv UNITIC-a se vode sljedeći postupci:

- UNIS Energetika d.o.o. Sarajevo (četiri postupka), radi isplate potraživanja u iznosu od ukupno 309.545 KM,
- BH Telecom d.d. Sarajevo za iznosu od 204.342 KM,
- SINIT INTERMAR S.R.L. Italija Izvršni postupak djelimično obustavljen i pokrenuto protuizvršenje radi dvostrukog namirenja

Za navedene sporove izvršena su rezervisanja u iznosu od 173.264 KM (napomena 12).

Unis Fagas

Prema pregledu sporova broj: 129/15 od 23.04.2015. godine, protiv Unis Fagas d.o.o. Sarajevo se vodi postupak, po kojem je Društvo tuženo od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, radi duga u iznosu od 5.840 KM.